

t10\_bcialg\_3 (TM-  
cYS1v3seG4NY1mPxSudHS7nNWyqHRfJJP)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v7\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v8\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l2\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_bcialg\_3 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $l1\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v3\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v4\_bcialg\_1 \\ X0) \wedge ((v5\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v7\_bcialg\_1 X0) \wedge (l2\_bcialg\_1 X0)))))) \Rightarrow \\ (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 \\ X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k1\_bcialg\_1 X0 X1 (k1\_bcialg\_1 X0 X1 (k1\_bcialg\_1 \\ X0 X1 X2)) = k1\_bcialg\_1 X0 X1 X2))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l2\_bcialg\_1 X0) \Rightarrow ((l1\_bcialg\_1 X0) \wedge (l2\_struct\_0 X0)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. ((l1\_bcialg\_1 X0) \wedge ((m1\_subset\_1 \\ X1 (u1\_struct\_0 X0)) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)))) \Rightarrow (m1\_subset\_1 \\ (k1\_bcialg\_1 X0 X1 X2) (u1\_struct\_0 X0)) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l2\_bcialg\_1 X0)) \Rightarrow ((v1\_bcialg\_3 \\ X0) \Leftrightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k1\_bcialg\_1 X0 X1 (k1\_bcialg\_1 \\ X0 X1 X2) = k1\_bcialg\_1 X0 X2 (k1\_bcialg\_1 X0 X2 X1)))))) \end{aligned} \quad (4)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v3\_bialg\_1 X0) \wedge ((v4\_bialg\_1 \\ & X0) \wedge ((v5\_bialg\_1 X0) \wedge ((v7\_bialg\_1 X0) \wedge ((v8\_bialg\_1 X0) \wedge \\ & (l2\_bialg\_1 X0)))))) \Rightarrow (((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v3\_bialg\_1 X0) \wedge \\ & ((v4\_bialg\_1 X0) \wedge ((v5\_bialg\_1 X0) \wedge ((v7\_bialg\_1 X0) \wedge ((v8\_bialg\_1 \\ & X0) \wedge ((v1\_bialg\_3 X0) \wedge (l2\_bialg\_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 \\ & (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((k1\_bialg\_1 X0 X1 (k1\_bialg\_1 X0 X2 (k1\_bialg\_1 \\ & X0 X2 X1)) = k1\_bialg\_1 X0 X1 X2) \wedge (k1\_bialg\_1 X0 (k1\_bialg\_1 X0 \\ & X1 X2) (k1\_bialg\_1 X0 (k1\_bialg\_1 X0 X1 X2) X1) = k1\_bialg\_1 X0 \\ & X1 X2)))))) \end{aligned}$$